



PRIJEDOR

Uhapšena trojica zbog ratnih zločina nad logorašima

Krvnik Darko Mrđa će ponovo pred lice pravde

U cik zore 7. augusta iz logora na Manjači zaklani su Dedo Crnalić, Osman Denić, Kemal Jakupović, Nezir Krak, Nihad Bašić, Zvonko Tokmadžić i Samir Džafić. Nakon toga su ih natovarili na kamione i bacili u rijeku Vrbas

PIŠE DŽENETA SARIĆ-KOZIĆ

Darko Mrđa, Radenko Marinović i Milan Gavrilović uhapšeni su jučer po nalogu Tužilaštva BiH. Trojka iz Prijedoru se tereti za ratne zločine počinjene na širem području tog grada 1992. godine. Akciju hapšenja u ranim jutarnjim satima izvela je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Tužilaštvo ih sumnjiči da su u augustu 1992. počinili ubistva, mučenja i zlostavljanja bošnjačkih i hrvatskih civila iz logora Manjača i Omarska, prilikom transporta i ispred ovih objekata. Zoran Babić, zvani Bakin, je dio ovog predmeta i sumnjiči se za ista djela. Ali on se već nalazi u zatvoru na izdržavanju ranije izrečenih kazni za zločine počinjene na Korićanskim stjenama i zbog strijeljanja deset Prijedorčana ispred džamije u Čarakovu, među kojima je bio i imam Sulejman ef. Dizdarević. Babić je osuden na 35 godina zatvora. Osumnjičeni su jučer nakon hapšenja predati Tužilaštvo BiH.

Nakon zatvaranja logora Omarska, zatočenici su 6. augusta 1992. godine prebačeni u logor Manjača. U cik zore 7. augusta iz logora na Manjači zaklani su Dedo Crnalić, Osman Denić, Kemal Jakupović, Nezir Krak, Nihad Bašić, Zvonko Tokmadžić i Samir Džafić. Nakon toga su ih natovarili na kamione i bacili u rijeku Vrbas. Nakon nekog vremena Vrbas ih je izbacio u Banjoj Luci, gdje su i ukopani na novom groblju, kao NN

lica. Nakon završetka rata, 4. jula 2002. ekshumirani su i ukopani na šehidskim mezarima u Prijedoru.

Najmanje 10 ubijenih

Darko Mrđa je pod istragom i zbog ubistva triju osoba bošnjačke nacionalnosti u mjestu Sredice u julu 1992. godine, kao i za odvođenje civila iz mjesta Tukovi u nepoznatom pravcu, od kada mu se gubi svaki trag.

-Osumnjičeni su pod istragom zbog ubistva najmanje deset osoba, te mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja četiri nezakonito zatočene žrtve - naveli su nam iz Tužilaštva BiH.

Mrđa neće prvi put sjesti na optuženičku klupu, to iskustvo je imao već u Haškom tribunalu kada je osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina počinjenih na Korićanskim stjenama. Osuđen je nakon što je priznao krivicu za učešće u ubistvima oko 200 Bošnjaka na planini Vlašići.

-Učestvovavam u razdvajaju i ubijanju tih nedužnih ljudi i iskreno se kajem - naveo je Mrđa u Hagu 2003. godine kada je priznao zločin.

Pušten je u oktobru 2013. iz zatvora u Španiji po odluci Haškog tribunala, nakon što je odslužio dvije trećine kazne. Na slobodu je izašao u vrijeme ekshumacije na Tomašići.

Tadašnji predsjednik Haškog tribunala Theodor Meron prilikom puštanja Mrđe na slobodu je rekao kako smatra da su Mrđini zločini takve težine da ne bi trebao biti ranije pušten, ali da njegova rehabilitacija o

kojoj su ga izvijestile španske vlasti ide u prilog ranijeg puštanja.

Sada se Mrđi stavljuju na teret ubistva, mučenja i zlostavljanja bošnjačkih i hrvatskih civila iz logora Manjača i Omarska. Prilikom izvršenja zločina imao je 23 godine, a njegovu mladalačku snagu osjetio je Rezak Hukanović, koji je od njega stariji 20 godina. Hukanović je bio u autobusu u kojem je Mrđa tukao logoraše.

-Tukao je mene i Muhamrema Nezirovića, kao i druge ljude. Od tada imam strahovite posljedice, jer mi je bila lobanja napukla četiri i po centimetra. Zvanično u izjavi srpskih ljekara koji su me pregledali nakon dolaska u logor Manjaču, stoji da mi je razbijena lobanja od udaraca kolcem po glavi, koje mi je zadao u autobusu Mrđa. On je jedan od najvećih zločinaca u Prijedoru – prisjetio se Hukanović.

Mrđa se okušao i u „humanitarnom radu“ prilikom izlaska iz zatvora. Prijedorčani tvrde da je dijelio humanitarnu pomoć u tom gradu stanovnicima čije su kuće poplavljene u maju 2014. Navodno, on nije želio da dijeli pomoć Bošnjacima. Hukanović nam kaže kako je posljednjih godina sretao Mrđu u gradu.

Maloljetnik na Manjači

-Teško je opisati emocije koje se bude kada pogledate čovjeka koji vas je unakazio. Mrđa nije pokazivao kajanje po povratku iz Haga. Bahato se ponašao u gradu misleći da je sve završio. Došao sam i do informacije da

je prijedorska policija odobravala njegovo takvo ponašanje. Pucao je po ulicama Prijedoru, strašio neke ljude po povratku, ali evo pravda je ipak došla i on je tamo gdje je i zasluzio i ja mu želim da nikad ne izade – poručio je Hukanović.

Sretao ga je po Prijedoru i Mirsad Duratović, koji je kao maloljetnik bio zatočen u tri prijedorska logora, a jedan od njih je i Manjača.

-Tužilaštvo BiH se najozbiljnije počelo baviti ratnim zločinima počinjenim u Prijedoru. Od njih očekujemo da će u narednom periodu mnogo više nego do sada posvetiti pažnje zločinima koji su počinjeni direktno na terenu prilikom etničkog čišćenja u Prijedoru. Mnogo teži zločini su počinjeni u okolnim mjestima, nego u logorima. Na Mataruškom brdu pored Prijedora u roku dva dana ubijeno je 1.500 civila, među kojima je veliki broj žena i djece – rekao je Duratović.

MARINOVIĆ

Sportista i zločinac

Radenko Marinović je džudista koji je bio dio reprezentacije bivše Jugoslavije, a nakon rata branio je i boje bh. zastave. Između ostalog, bio je i glavni trener džudo-kluba u Prijedoru. Međutim, na optuženičku klupu će pod sumnjom da je zajedno sa Mrđom i Gavrilovićem počinio pojednoljub u logoru Manjača.

INTERVENTNI VOD

Ubistva i mučenja logoraša

Uhapšeni Mrđa, Marinović i Gavrilović, bivši su pripadnici Interventnog voda prijedorske policije. Jasmin Medić, autor knjige „Genocid u Prijedoru“, posbeno zbog te činjenice je pozdravio njihovo hapšenje.

-Prijedorčani očekuju da bi ovo hapšenje konačno moglo otvoriti i pitanje odgovornosti pripadnika Interventnog voda i za druge zločine na području Prijedora, a ne samo za masakr na Korićanskim stijenama. Pripadnici Interventnog voda su, između ostalog, učestvovali i u ubistvima logoraša i zlostavljanju zatočenika u zgradи prijedorskog SUP-a, a prema izjavama svjedoka učestvovali su i u razdvajaju ljudi u Kozarcu 26. maja 1992. godine i njihovom prebacivanju u prijedorske koncentracione logore – rekao je Medić.



FOTO: M. DRAGOJLOVIĆ

Groblje u Banjoj Luci na kojem su bili zakopani logoraši



Mrđa u Haškom tribunalu



HUKANOVIĆ: Mrđa je jedan od najvećih zločinaca u Prijedoru